

## SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO 3

Thulaganyo ya go ruta ya bosetšhaba e e tlhabolotsweng 2021

### DIKAELO TSA GORE O KA DIRISA JANG KHARIKHULAMO YA DIPUO E E NANG LE DIPHETOGO MO KGATONG YA MOTHEO:

Ka kopo ela tlhoko tse di latelang:

1. Kharikhulamo e fetotswe go rarabolola modi wa dikgopolo le dikgono.
2. Dikgono tsotlhe di anamisitswe mo nakong e e neetsweng.
3. Dithuto tse di seng marara di diriwa go kgabaganya dibeke.
4. Mo mophatong wa 2&3, dibeke tse tharo tsa ntlha di beetswe go dira tiro e e saletseng kwa morago le go kopanya diteng tsa mephato e e fetileng. Fa sekolo se sa bone se se le mosola, ba tshwanetse ba latele CAPS go simolola ka diteng tsa kgweditharo ya 1.
5. Go tshwanetse go nne le kgolagane magareng ga dirutwa tsotlhe.
6. Ditlhogo tsotlhe tsa puo di golagane, mme ditirwana tsa letsatsi le letsatsi ga di na nako e e maleba mme di dirisiwa go ralala letsatsi.
7. Puiso e tlhoka go latela tse di latelang: **Nako e e tsepameng ya go Buisa le Go kwala (CAPS)**. Digakolodi tse di akareditswe gonne go na le go tlhaloganya go go farologaneng ka bokao jwa nako ya go tlhoma mogopolo ya Puiso le Go kwala ya CAPS.
  - **Nako e e tsepameng ya go Buisa le Go kwala** ke nako e e gagametseng ya kgolagano ( go lekanyetswa go ura e le nngwe) mo Puisokopanelo le Go kwala ga kopanelo go tsayang karolo mo metsotsong ya ntlha e le 15. Morago ga foo, fela e ntse e amanngwa le dikgono tse di ithutilweng mo Puisokopanelo / tsamaiso ya Go kwala ga kopanelo,tiro ya maemo a lefoko le polelo e dirilwe (seka: medumopuo). Se se tsaya nako e e kana ka metsotso e le lesome.
  - Morago ga foo, Puisokaelo ka ditlhopha e diriwa le barutwana ba ba beilweng ka ditlhopha tsa bokgoni jwa go buisa. Ka nako e e tsepameng ya go buisa le go kwala, motheo o a beiwa go nna bomankge ba dikgono tse di tlhokegang tsa puiso bobedi le ka nosi le go kwala ka nosi tse di welang KWANTLE ga Puiso le nako e e tsepameng ya Go kwala.
  - Modi wa dikgono le kitso ya dikarolo tse di farologaneng di tshegetsisa se mme ga di a ema ka nosi.
8. Nako le nako fa puisokaelo ka ditlhopha e diriwa, sekgala sa loago se tshwanetse go obamelwa.
9. Barutabana ba tshwanetse go nna le dipuisano le barutabana ba mephato e e fetileng ( fa go tlhokega) gore go seka ga tlholega ditlhaelo mo diphetogong tse di mo magareng ga mephato.

## **DIKAELO TSA TLHATLHOBO: TLHATLHOBO YA MOTHEO / TLHATLHOBO YA IPAAKANYO**

- E tshwanetse go diriwa mo bekeng ya 2 le 3 morago ga go boela sekolong. Letla barutwana go phuthologa mo diphaposing tsa bona tse dintšhwa pele o ka simolola ka tlhatlhobo epe.
- Ditirwana tsa motheo ga di a tshwanela go nna ka nosi mme di golagane le thulaganyo ya go ruta le go ithuta.
- E tshwanetse go diriwa ka tsela e e sa tihomamang mme segolo ka go ela tlhoko le tiro ya molomo.
- Ditirwana tsa tlhatlhobo di tsepame mo diteng tsa thuto tsa mophato o o fetileng.
- Maikaelelo a ditirwana a tla tihomamisiwa ke maemo a barutwana go kaela thulaganyo ya go ruta le go ithuta go ya pele.
- Morutabana a ka tlhakanya tlhatlhobo ya dikgono fa go kgonega.
- Dikgono tsotlhe di akareditswe go sa kgathatsege gore di rutilwe ka 2020. Barutabana ba ka itseela tshweetso fa ba sa batle go tlhatlhoba dikgono tsotlhe.

## **TLHATLHOBO YA SEKOLO**

- Tlhatlhobo e diragala ka go tswelera mo kgatong ya motheo.
- Tlhatlhobo e ka diragala fela fa diteng gtsa tghuto di rutilwe.
- Karolo 4 e e khutshwafaditsweng e tshwanetse go dirisiwa mo ditlhatlhobong tsotlhe.

**2021 Thulaganyo ya go ruta ya ngwaga – Kgweditharo 1: SERUTWA: Setswana HL Mophato 3**

Setlhogo sa CAPS	<p align="center"><b>GO REETSA LE GO BUA</b></p> <p align="center">Nako e e kwa tlase: 45 metsotso ka beke (3 x 15 metsotso)</p> <p align="center">Nako e e kwa godimo: 1 ura ka beke (4 x 15 metsotso)</p>						
Term 1 45 days	Week 1 (3 days)	Week 2	Week 3	Week 4 & Week 5	Week 6 & Week 7	Week 8 & Week 9 (4 days)	Week 10 (3 days)
<p><b>Modi wa dikgopolo, dikgono le melao ya boitsholo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlotla ka maitemogelo a gago a botshelo. Sekao, o tlotle dikgang o thadisa maikutlo le kakanyo</li> <li>• Reetsa kwa ntle ga go tsenwa gare, o supe tlotlo fa sebui se bua le go refosana go bua</li> <li>• Reetsa ditaelo tsa maemo a a kwa godimo mme o araba dipotso ka tshwanelo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlotla ka maitemogelo a gago a botshelo. Sekao, o tlotle dikgang o thadisa maikutlo le kakanyo</li> <li>• Reetsa kwa ntle ga go tsenwa gare, o supe tlotlo fa sebui se bua le go refosana go bua</li> <li>• O araba dipotso tse di bulegileng e bile o naya lebaka la Karabo ya gagwe. sekao "Goreng o re jalo?"</li> <li>• Dirisa puo e e maleba fa o bua le ditsala tsa gago le bagolo.</li> <li>• <b>Tlhatlhobo ya Iketleetso</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlotla ka maitemogelo a gago a botshelo. Sekao, o tlotle dikgang o thadisa maikutlo le kakanyo</li> <li>• Reetsa ditaelo tsa maemo a a kwa godimo mme o araba dipotso ka tshwanelo.</li> <li>• Reetsa dintlha tsa botlhokwa tsa kgang mme o araba dipotso.</li> <li>• O araba dipotso tse di bulegileng e bile o naya lebaka la Karabo ya gagwe. sekao "Goreng o re jalo?"</li> <li>• O akantsha ka ditharabololo tsa bothata segolo ka nako ya dipalo.</li> <li>• <b>Tlhatlhobo ya Iketleetso</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlotla ka maitemogelo a gago a botshelo. Sekao, o tlotle dikgang o thadisa maikutlo le kakanyo.</li> <li>• Reetsa tatelano ya ditaelo tse di raraaneng (bonnye di le 4) le go di tsibogela ka tshwanelo</li> <li>• O reetsa go itse kakanyokgolo le dintlha tsa kgang mme o araba dipotso tsa maemo a kwa godimo, sekao: "A o akanya gore setlhogo se ke se se siametseng kgang e? Goreng?"</li> <li>• O botsa dipotso go tlhaloganya e bile o a tshwaela mo go se a se utlwileng jaaka: "Aa seo se tota se diragetse? Jaanong o ne wa dira eng?"</li> <li>• O ntsha maikutlo a gagwe ka ga setlhangwa e bile o naya mabaka jaaka, "Maikutlo a me ke gore mokwadi a kabo a neile bokhutlo jwa kgang Boitumelo. Dolofine e lekile ka maatla go ngweega."</li> <li>• O akantsha ka ditharabololo tsa bothata segolo ka nako ya dipalo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlotla ka maitemogelo a gago a botshelo. Sekao, o tlotle dikgang o thadisa maikutlo le kakanyo.</li> <li>• O botsa dipotso go tlhaloganya e bile o a tshwaela mo go se a se utlwileng jaaka: "Aa seo se tota se diragetse? Jaanong o ne wa dira eng?"</li> <li>• O ntsha maikutlo a gagwe ka ga setlhangwa e bile o naya mabaka jaaka, "Maikutlo a me ke gore mokwadi a kabo a neile bokhutlo jwa kgang Boitumelo. Dolofine e lekile ka maatla go ngweega."</li> <li>• O akantsha ka ditharabololo tsa bothata segolo ka nako ya dipalo.</li> <li>• Nna le seabe mo dipuisanong, o botse dipotso, supa masisi mo ditshwaelong le mo maikutlong a ba bangwe</li> <li>• Dirisa puo e e maleba fa o bua le ditsala tsa gago le bagolo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlotla ka maitemogelo a gago a botshelo. Sekao, o tlotle dikgang o thadisa maikutlo le kakanyo</li> <li>• Reetsa kwa ntle ga go tsenwa gare, o supe tlotlo fa sebui se bua le go refosana go bua</li> <li>• O ntsha maikutlo a gagwe ka ga setlhangwa e bile o naya mabaka jaaka, "Maikutlo a me ke gore mokwadi a kabo a neile bokhutlo jwa kgang Boitumelo. Dolofine e lekile ka maatla go ngweega."</li> <li>• O akantsha ka ditharabololo tsa bothata segolo ka nako ya dipalo.</li> <li>• Nna le seabe mo dipuisanong, o botse dipotso, supa masisi mo ditshwaelong le mo maikutlong a ba bangwe</li> <li>• Araba dipotso le go neela mabaka a karabo e o e neetseng</li> </ul>	<p><b>POELETSO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlotla ka maitemogelo a gago a botshelo. Sekao, o tlotle dikgang o thadisa maikutlo le kakanyo.</li> <li>• Reetsa kwa ntle ga go tsenwa gare, o supe tlotlo fa sebui se bua le go refosana go bua</li> <li>• Araba dipotso le go neela mabaka a karabo e o e neetseng</li> </ul>

Setlhogo sa CAPS	<p style="text-align: center;"><b>PHONICS</b></p> <p style="text-align: center;">Minimum time: 1 hour per week (4 x 15 mins)</p> <p style="text-align: center;">Maximum time: 1 hour 15 mins per week ( 5 x 15 mins)</p>						
Kgweditharo 1 45 malatsi	Beke 1 (3 malatsi)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 & Beke 5	Beke 6 & Beke 7	Beke 8 & Beke 9 (4 malatsi)	Beke 10 (3 malatsi)
<p><b>Modi wa dikgopolo, dikgono le melao ya boitsholo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O dira poeletso ya medumo e e sa pataganang le ditumammogo le ditumanosi tse di pataganeng di rutilwe mo mophatong wa 2.</li> <li>Supa kamano ya modumo wa tlhaka le leina la tlhaka ya ditlhakanngwe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O dira poeletso ya medumo e e sa pataganang le ditumammogo le ditumanosi tse di pataganeng di rutilwe mo mophatong wa 2.</li> <li>Supa kamano ya modumo wa tlhaka le leina la tlhaka ya ditlhakanngwe</li> <li>O bopa mafoko a dirisa medumopuo.</li> <li><b><i>Tlathlho ya Iketleetso</i></b></li> </ul>	<p>Lemoga ditumammogo tse di pataganeng tse di dumisiwang mmogo (tl, th, kg, ng) mo tshimologong le mo bokhutlong jwa mafoko (th - tha-ga; ng-se-kgwe-ng; tlh - tlha-ge-ng; kg-kgo-ro-ng)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lemoga ditumanosi tse di pataganeng tse di emelang modumo o le mongwe tse di rutilweng mo Mophato 2., Sk. 'oa', 'ea', 'ee',</li> <li>O bopa mafoko a dirisa medumopuo.</li> <li>Lemoga le go dirisa mafoko a a rumang mmogo mo dinokong sk. noka, roka, leka</li> <li>Ithute go peleta mafoko a le lesome mo bekeng go tswa mo thutong ya medumopuo le tlotlofoko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lemoga gore medumo mengwe e ka emelwa ke tlhopho ya mepeleto e e farologaneng, sekao: podi le pula</li> <li>Lemoga medumo e e sa utlwaleng mo mafokong, sk. 'o' wa bobedi mo go 'Pooe' ga a utlwale; 'u' wa bobedi mo go 'thuu' ga a utlwale 'maaka' a wa bobedi ga a utlwale</li> <li>Lemoga le go dirisa mafoko a a rumang mmogo mo dinokong sk. noka, roka, leka</li> <li>Bopa mafoko a a nang le ditlhaka di le 3, 4, 5 o dirisa ditumammogo le ditumanosi tsa ditlhaka tse di pataganeng tse di dumisiwang mmogo tse di rutilweng mo kgweditharong e.</li> <li>Ithute go peleta mafoko a le lesome mo bekeng go tswa mo thutong ya medumopuo le tlotlofoko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kgaoganya ditlhaka le mafoko ka tatelano ya dialefabete</li> <li>Peleta mafoko ka nepo o dirisa kitso ya medumopuo</li> <li>Ithute go peleta mafoko a le lesome mo bekeng go tswa mo thutong ya medumopuo le tlotlofoko</li> <li>O kwala dipolelo tse dikhutshwane tse tharo tse a di bileditsweng ke morutabana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bopa mafoko a a nang le ditlhaka di le 3, 4, 5 o dirisa ditumammogo le ditumanosi tsa ditlhaka tse di pataganeng tse di dumisiwang mmogo tse di rutilweng mo kgweditharong e.</li> <li>Peleta mafoko ka nepo o dirisa kitso ya medumopuo</li> <li>Ithute go peleta mafoko a le lesome mo bekeng go tswa mo thutong ya medumopuo le tlotlofoko</li> <li>O kwala dipolelo tse dikhutshwane tse tharo tse a di bileditsweng ke morutabana.</li> </ul>	<p><b>POELETSO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lemoga le go dirisa mafoko a a rumang mmogo mo dinokong sk. noka, roka, leka</li> <li>Bopa mafoko a a nang le ditlhaka di le 3, 4, 5 o dirisa ditumammogo le ditumanosi tsa ditlhaka tse di pataganeng tse di dumisiwang mmogo tse di rutilweng mo kgweditharong e.</li> <li>Peleta mafoko ka nepo o dirisa kitso ya medumopuo</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Tlathobo ya Iketletso</i></li></ul>				
--	--	--	--	--	--	--	--

Setlhogo sa CAPS		PUISO						
		<i>Go botlhokwa go buisa ntlha ya 7 tsebeng ya ntlha ya dikaelo</i>						
Kgweditharo 1 45 malatsi		Beke 1 (3 malatsi)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 & Beke 5	Beke 6 & Beke 7	Beke 8 & Beke 9 (4 malatsi)	Beke 10 (3 malatsi)
<b>Modi wa dikgopolo, dikgono le melao ya boitsholo</b>	<b>Puiso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa ditaelo mo phaposing</li> <li>Araba dipotso tsa maemo a a kwa godimo tse di amanang le kgang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa ditaelo mo phaposing</li> <li>Dirisa metlhala ya pono go bua ka ga setlhangwa sa ditshwantsho.</li> <li>Araba dipotso tsa maemo a a kwa godimo tse di amanang le kgang.</li> <li><b><i>Tlhatlhobo ya Iketleetso</i></b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa ditaelo mo phaposing</li> <li>Dirisa metlhala ya pono go bua ka ga setlhangwa sa ditshwantsho.</li> <li>Lemoga manalana mo tlogelong o bontsha thui le khutshwafatso, jaaka, 'fatshe boemong jwa lefatshe</li> <li>Lemoga matshwao a ditsejwana go bontsha puosebui mo mokwalong wa kgang</li> <li><b><i>Tlhatlhobo ya Iketleetso</i></b></li> </ul>	<p>Bontsha sekao sa togamaano ya menwana e le metlhano (5) mo e leng gore monwana o le mongwe o emela togamaano e mmuisi a ka e dirisang go bona tatelano ya gore a ka kgona go buisa mafoko a a sa itseng le bokao jwa ona jang. Tshedimosetso e e latelang e tserwe mo bukeng ya barujtabana: Teaching Reading in the Early Grades (January 2008), Department of Education</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monwana o mogolo/kgonojwe: Tlogela lefoko mme o buise go fitlha kwa bofelong jwa polelo</li> <li>Monwana wa ntlha: Lebelela setshwantsho</li> <li>Monwana wa bobedi: Lebelela lefoko gore o bone gore a go itsiwe dikarolo tse dingwe tsa lefoko</li> <li>Monwana wa boraro: Dumisa lefoko</li> <li>Monwana wa bone: Kopa thuso go buisa lefoko kgotsa go tlhaloganya bokao jwa lona</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa ditaelo mo phaposing</li> <li>Buisa maboko a a farologaneng mo setlhogong le go buisana ka ga ona</li> <li>Lemoga matshwao a ditsejwana go bontsha puosebui mo mokwalong wa kgang</li> <li>Lemoga manalana mo tlogelong o bontsha thui le khutshwafatso, jaaka, 'fatshe boemong jwa lefatshe</li> <li>Dirisa metlhala ya pono go bua ka ga setlhangwa sa ditshwantsho, sekao, leba setshwantsho mme lo tlotle ka seo se buang ka ga sona le gore se tserwe go tswa mo motsweding ofe.</li> </ul>			

Setlhogo sa CAPS		<b>PUISO</b> Puisokopanelo: Nako e e kwa tlase: 1 ura ka beke (3 x 20 metsotso) Nako e e kwa godimo: 1ura 15 metsotso ka beke (5x 15 metsotso)						
Kgweditharo 1 45 malatsi	Beke 1 (3 malatsi)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 & Beke 5	Beke 6 & Beke 7	Beke 8 & Beke 9 (4 malatsi)	Beke 10 (3 malatsi)	
<b>Modi wa dikgopolo, dikgono le melao ya boitsholo</b> <b>Puisokopanelo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa buka e e godisitsweng jaaka bukakgolo le morutabana.</li> <li>Araba dipotso tsa maemo a a kwa godimo pele, ka nako ya puiso le fa morago ga puiso ya setlhangwa se se kopanetsweng, sekao, "O akanya gore go tla diragala eng morago ga fa? Ke goreng fa o re jalo?"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa buka e e godisitsweng jaaka bukakgolo le morutabana.</li> <li>Araba dipotso tsa maemo a a kwa godimo pele, ka nako ya puiso le fa morago ga puiso ya setlhangwa se se kopanetsweng, sekao, "O akanya gore go tla diragala eng morago ga fa? Ke goreng fa o re jalo?"</li> <li>Tsepama mo dikgopolong tsa go gatisa</li> <li><b>Tlhatlhobo ya Iketleetso</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa buka e e godisitsweng jaaka bukakgolo le morutabana.</li> <li>O tlhalosa kgangkgolo le baanelwabagolo</li> <li>Tsepama mo diponagalong tsa setlhangwa</li> <li><b>Tlhatlhobo ya Iketleetso</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barutwana botlhe ba buisa buka le morutabana (puisokopanelo) mme ba tlhalosa ntlhakgolo le baanelwabagolo</li> <li>Araba dipotso tsa maemo a a kwa godimo pele, ka nako le morago ga puiso ya setlhangwa sa kopanelo (sk. o nagana gore go tla diragala eng, ke eng o rialo)</li> <li>Lemoga matshwao a ditsejwana go bontsha puosebui mo mokwalong wa kgang</li> <li>Tsepama mo:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalo tsa setlhangwa</li> <li>dipaterone tsa puo</li> <li>Go tlhaloganya ka maemo a a farologaneng</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barutwana botlhe ba buisa buka le morutabana (puisokopanelo) mme ba tlhalosa ntlhakgolo le baanelwabagolo</li> <li>Araba dipotso tsa maemo a a kwa godimo pele, ka nako le morago ga puiso ya setlhangwa sa kopanelo (sk. o nagana gore go tla diragala eng, ke eng o rialo)</li> <li>Tsepama mo             <ul style="list-style-type: none"> <li>medumopuo</li> <li>ditogamaano tsa go lemoga mafoko</li> <li>Go tlhaloganya ka maemo a a farologaneng</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barutwana botlhe ba buisa buka le morutabana (puisokopanelo) mme ba tlhalosa ntlhakgolo le baanelwabagolo</li> <li>Araba dipotso tsa maemo a a kwa godimo pele, ka nako le morago ga puiso ya setlhangwa sa kopanelo (sk. o nagana gore go tla diragala eng, ke eng o rialo)</li> <li>Tsepama mo             <ul style="list-style-type: none"> <li>medumopuo</li> <li>dipaterone tsa puo</li> <li>Go tlhaloganya ka maemo a a farologaneng</li> </ul> </li> </ul>	<b>POELETSO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Barutwana botlhe ba buisa buka le morutabana (puisokopanelo) mme ba tlhalosa ntlhakgolo le baanelwabagolo</li> </ul>	

Setlhogo sa CAPS		<b>PUISO</b> <b>Puisokaelo ka ditlhopha: 2 diura 30 metsotso ka beke ( 2 x 15 metsotso ka beke (ditlhopha tse 2 ka letsatsi)</b> <b>Puiso ka nosi/ka bobedi: 3x ka beke</b>						
Kgweditharo 1 45 malatsi		Beke 1 (3 malatsi)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 & Beke 5	Beke 6 & Beke 7	Beke 8 & Beke 9 (4 malatsi)	Beke 10 (3 malatsi)
<b>Modi wa dikgopolo, dikgono le melao ya boitsholo</b>	<b>Puisokaelo ka ditlhopha</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O aga t.lotlofoko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa ka setu le kwa godimo go tswa mo bukeng ya gago mo puisokaelo ka ditlhopha le morutabana, ke gore, setlhopha sotlhe se buisa kang e le nngwe mo kगतong ya puisokaelo le setlhopha.</li> <li>Dirisa medumopuo, mo bokaong jwa dikgono tsa temogo ya popego ya mafoko fa ba buisa ka setu le kwa godimo</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa go itshiamisa fa o buisa: go buisa gape, go kgaotsa le go ikatisa go bua lefoko pele ga ba le buela kwa godimo</li> <li><b>Tlathlho ya Iketleetso</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa ka setu le kwa godimo go tswa mo bukeng ya gago mo puisokaelo ka ditlhopha le morutabana, ke gore, setlhopha sotlhe se buisa kang e le nngwe mo kगतong ya puisokaelo le setlhopha.</li> <li>Dirisa medumopuo, mo bokaong jwa dikgono tsa temogo ya popego ya mafoko fa ba buisa ka setu le kwa godimo</li> <li>O ikela tlhoko fa a buisa , mmogo le temogo ya mafoko le go tlhaloganya.</li> <li>Bontsha go tlhaloganya matshwao puiso (khutlo, letshwao la potso, letshwao la tsiboso, letshwao la ditsejwana) fa o buisetsa kwa godimo.</li> <li><b>Tlathlho ya Iketleetso</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa ka setu le kwa godimo go tswa mo bukeng ya gago mo puisokaelo ka ditlhopha le morutabana, ke gore, setlhopha sotlhe se buisa kang e le nngwe mo kगतong ya puisokaelo le setlhopha.</li> <li>Dirisa medumopuo, mo bokaong jwa dikgono tsa temogo ya popego ya mafoko fa ba buisa ka setu le kwa godimo</li> <li>O ikela tlhoko fa a buisa , mmogo le temogo ya mafoko le go tlhaloganya.</li> <li>Bontsha go tlhaloganya matshwao puiso (khutlo, letshwao la potso, letshwao la tsiboso, letshwao la ditsejwana) fa o buisetsa kwa godimo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa ka setu le kwa godimo go tswa mo bukeng ya gago mo puisokaelo ka ditlhopha le morutabana, ke gore, setlhopha sotlhe se buisa kang e le nngwe mo kगतong ya puisokaelo le setlhopha.</li> <li>Dirisa medumopuo, mo bokaong jwa dikgono tsa temogo ya popego ya mafoko fa ba buisa ka setu le kwa godimo</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa go itshiamisa fa o buisa: go buisa gape, go kgaotsa le go ikatisa go bua lefoko pele ga ba le buela kwa godimo</li> <li>O ikela tlhoko fa a buisa , mmogo le temogo ya mafoko le go tlhaloganya.</li> <li>Bontsha go tlhaloganya matshwao puiso (khutlo, letshwao la potso, letshwao la tsiboso, letshwao la ditsejwana) fa o buisetsa kwa godimo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa ka setu le kwa godimo go tswa mo bukeng ya gago mo puisokaelo ka ditlhopha le morutabana, ke gore, setlhopha sotlhe se buisa kang e le nngwe mo kगतong ya puisokaelo le setlhopha.</li> <li>Dirisa medumopuo, mo bokaong jwa dikgono tsa temogo ya popego ya mafoko fa ba buisa ka setu le kwa godimo</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa go itshiamisa fa o buisa: go buisa gape, go kgaotsa le go ikatisa go bua lefoko pele ga ba le buela kwa godimo</li> <li>O ikela tlhoko fa a buisa , mmogo le temogo ya mafoko le go tlhaloganya.</li> <li>Bontsha go tlhaloganya matshwao puiso (khutlo, letshwao la potso, letshwao la tsiboso, letshwao la ditsejwana) fa o buisetsa kwa godimo.</li> </ul>	<b>POELETSO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa ka setu le kwa godimo go tswa mo bukeng ya gago mo puisokaelo ka ditlhopha le morutabana, ke gore, setlhopha sotlhe se buisa kang e le nngwe mo kगतong ya puisokaelo le setlhopha.</li> <li>Bontsha go tlhaloganya matshwao puiso (khutlo, letshwao la potso, letshwao la tsiboso, letshwao la ditsejwana) fa o buisetsa kwa godimo.</li> </ul>
		<b>Puiso ka nosi</b>	Tlhopha ditlhangwa tse di itsiweng kgotsa tse di mo maemong a puiso a morutwana ka nosi (a dirise ditlhangwa tse di bonolo go na le tse di dirisitsweng mo puisokopanelong ka temogo ya mafoko a a nepagetseng a a fetang 95% fa a buisa					



sethangwa)

- Buisa ka bowena: dibjuka tsa ditshwantsho le dibuka tsa dikgang tse di bonolo
- Tshameka motshameko wa puiso le go feleletsa malepa a mafoko go tlaletsa puiso le bokgoni jwa tlotlofoko.

Setlhogo sa CAPS	<p style="text-align: center;"><b>GO KWALA (Kopanelo, Setlhopha le ka nosi )</b></p> <p style="text-align: center;"><b>1 ura ka beke (3 x 20 metsotso)</b></p>						
Kgweditsharo 1 45 malatsi	Beke 1 (3 malatsi)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 & Beke 5	Beke 6 & Beke 7	Beke 8 & Beke 9 (4 malatsi)	Beke 10 (3 malatsi)
<b>Modi wa dikgopolo, dikgono le melao ya boitsholo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tshwantsha ditshwantsho le go kwala dipolelo go bontsha fa o tlhaloganya kgang</li> <li>O dirisa matshwao a puo a a nepagetseng</li> <li>Itlhamela lenaane le thanodi ya mafoko o dirise tlhaka e e simololang lefoko jaaka apole, buka, dira, ema, jj.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O ikwalla dikgang tsa gagwe.</li> <li>O dirisa mafoko jaaka "lantlha,"latel ang" le "labofelo" go bontsha tatelano ya dintlha tsa setlhangwa.</li> <li>O peleta mafoko a a tlwaelegileng ka nepagalo e bile o leka go peleta mafoko a a sa tlwaelegang a dirisa kitso ya medumopuo.</li> <li>Itlhamela lenaane le thanodi ya mafoko o dirise tlhaka e e simololang lefoko jaaka apole, buka, dira, ema, jj.</li> <li><b>Tlathobo ya Iketleetso</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwala bonnye temana e le nngwe ya dipolelo di le robedi (jaaka. dikgang tsa gago, kgang ya boitlhamedi, tlhaloso ya tiragalo kgotsa tekelelo)</li> <li>Kwala mafoko go dira dipolelo o dirisa ditlhakagolo, khutlo, letshwao la potso, phegelwana, letshwao la tsiboso le letshwao la ditsejwana</li> <li>Dirisa kitso ya medumopuo le melao ya mopeleto go kwala mafoko a a sa tlwaelegang</li> <li>Itlhamela lenaane le thanodi ya mafoko o dirise tlhaka e e simololang lefoko jaaka apole, buka, dira, ema, jj.</li> <li><b>Tlathobo ya Iketleetso</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abelana ka dikakanyo, mafoko le dipolelo mo kgannyeng ya mo phaposing (mokwalokopanelo)</li> <li>Kwala bonnye temana e le nngwe ya dipolelo di le robedi (jaaka. dikgang tsa gago, kgang ya boitlhamedi, tlhaloso ya tiragalo kgotsa tekelelo)</li> <li>Kwala ditaelo (sk.go tsala)</li> <li>Kwala mafoko go dira dipolelo o dirisa ditlhakagolo, khutlo, letshwao la potso, phegelwana, letshwao la tsiboso le letshwao la ditsejwana</li> <li>Dirisa kitso ya medumopuo le melao ya mopeleto go kwala mafoko a a sa tlwaelegang</li> <li>Itlhamela lenaane le thanodi ya mafoko o dirise tlhaka e e simololang lefoko jaaka apole, buka, dira, ema, jj.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abelana ka dikakanyo, mafoko le dipolelo mo kgannyeng ya mo phaposing (mokwalokopanelo)</li> <li>Tshwantsha ditshwantsho le go kwala dipolelo go bontsha fa o tlhaloganya kgang</li> <li>Dirisa ditshwantsho go tlhopha setlhogo se o kwalang ka sona</li> <li>Tlotla le tsala ya gago go simolola go ipaakanyetsa go kwala</li> <li>Botsa dipotso go thusa go ranola tiro ya go kwala</li> <li>Dirisa tumelano ya sediri le lediri ka tshwanelo</li> <li>Dirisa kitso ya medumopuo le melao ya mopeleto go kwala mafoko a a sa tlwaelegang</li> <li>Itlhamela lenaane le thanodi ya mafoko o dirise tlhaka e e simololang lefoko jaaka apole, buka, dira, ema, jj.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abelana ka dikakanyo, mafoko le dipolelo mo kgannyeng ya mo phaposing (mokwalokopanelo)</li> <li>Kwala bonnye temana e le nngwe ya dipolelo di le robedi (jaaka. dikgang tsa gago, kgang ya boitlhamedi, tlhaloso ya tiragalo kgotsa tekelelo)</li> <li>Kwala mafoko go dira dipolelo o dirisa ditlhakagolo, khutlo, letshwao la potso, phegelwana, letshwao la tsiboso le letshwao la ditsejwana</li> <li>Dirisa kitso ya medumopuo le melao ya mopeleto go kwala mafoko a a sa tlwaelegang</li> <li>Dirisa pakajaanong, pakapheti le pakatlang ka tshwanelo</li> <li>Itlhamela lenaane le thanodi ya mafoko o dirise tlhaka e e simololang lefoko jaaka apole, buka, dira, ema, jj.</li> </ul>	<p><b>POELETSO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwala le go thadisa dipolelo (dipolelo di le thataro go ya go robedi) ka setlhogo, go nna le seabe mo bukeng ya laeborari ya phaposi</li> <li>Dirisa kitso ya medumopuo le melao ya mopeleto go kwala mafoko a a sa tlwaelegang</li> </ul>

Setlhogo sa CAPS	<b>MOKWALO</b> 1 ura ka beke (4 x 15 metsotso)						
Kgweditharo 1 45 malatsi	Beke 1 (3 malatsi)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 & Beke 5	Beke 6 & Beke 7	Beke 8 & Beke 9 (4 malatsi)	Beke 10 (3 malatsi)
<b>Modi wa dikgopolo, dikgono le melao ya boitsholo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O kopolola le go kwala bonnye ditlhaka di le pedi tsa mokwalo o o tshwaraganeng.</li> <li>O kopolola le go kwala mafoko a makhutshwane ka mokwalo o o tshwaraganeng.</li> <li>O kopololla le go kwala dipolelo tse dikhutshwane ka mokwalo o o tshwaraganeng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bopa ditlhakanye le ditlhakagolo mo mokwalong o o tshwaraganeng</li> <li>Dirisa didiriswa tsa go kwala ka nepo (sk. phensele, raba, rula)</li> <li>Kwala mafoko a makhutshwane ka mokwalo o o tshwaraganeng</li> <li><b><i>Tlhatlhubo ya Iketleetso</i></b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bopa ditlhakanye le ditlhakagolo mo mokwalong o o tshwaraganeng</li> <li>Dirisa didiriswa tsa go kwala ka nepo (sk. phensele, raba, rula)</li> <li>Kwala mafoko a makhutshwane ka mokwalo o o tshwaraganeng</li> <li>Tsenya diphatlha mo go maleba mo mafokong a a mo moleng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bopa ditlhakanye le ditlhakagolo mo mokwalong o o tshwaraganeng le go simolola go tshwaraganya ditlhaka tse di farologaneng le go aga mafoko mo mokwalong o o tlhophilweng o o tshwaraganeng</li> <li>Dirisa didiriswa tsa go kwala ka nepo (sk. phensele, raba, rula)</li> <li>Kwala mafoko a makhutshwane ka mokwalo o o tshwaraganeng</li> <li>Tsenya diphatlha mo go maleba mo mafokong a a mo moleng</li> <li>Kwala polelo sentle le ka nepo mo mokwalokgatisong le mokwalo o o tshwaraganeng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bopa ditlhakanye le ditlhakagolo mo mokwalong o o tshwaraganeng le go simolola go tshwaraganya ditlhaka tse di farologaneng le go aga mafoko mo mokwalong o o tlhophilweng o o tshwaraganeng</li> <li>Dirisa didiriswa tsa go kwala ka nepo (sk. phensele, raba, rula)</li> <li>Kwala mafoko a makhutshwane ka mokwalo o o tshwaraganeng</li> <li>Tsenya diphatlha mo go maleba mo mafokong a a mo moleng</li> <li>Kwala polelo sentle le ka nepo mo mokwalokgatisong le mokwalo o o tshwaraganeng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bopa ditlhakanye le ditlhakagolo mo mokwalong o o tshwaraganeng le go simolola go tshwaraganya ditlhaka tse di farologaneng le go aga mafoko mo mokwalong o o tlhophilweng o o tshwaraganeng</li> <li>Dirisa didiriswa tsa go kwala ka nepo (sk. phensele, raba, rula)</li> <li>Kwala mafoko a makhutshwane ka mokwalo o o tshwaraganeng</li> <li>Tsenya diphatlha mo go maleba mo mafokong a a mo moleng</li> <li>Kwala polelo sentle le ka nepo mo mokwalokgatisong le mokwalo o o tshwaraganeng</li> </ul>	<p><b>POELETSO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwala polelo sentle le ka nepo mo mokwalokgatisong le mokwalo o o tshwaraganeng</li> </ul>

<b>Ntlha ya botlhokwa ya kitso</b>	Mophato 2 modi wa dikgopolo, kitso le melao ya boitsholo	
<b>Didiriswa</b> (kwantle ga dibuka tsa thuto) <b>go nonotsha go ithuta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motseletsele wa Puiso</li> <li>• Dipapetlana tsa mafoko</li> <li>• Dibukatiro tsa DBE</li> <li>• Dibukakgolo</li> <li>• Ditshwantsho</li> <li>• Diphousetara</li> </ul>	
<b>Tlhatlhobo ya go ithuta</b>	<b>TLHATLHOBO YA IKETLEETSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwana di tshwanetse go elwa tlhoko mme di tlhatlhabiwe ka nako ya ditirwana tsa dithuto tsa letsatsi tsa dipuo.</li> <li>• Kgono nngwe le nngwe ga e a tshwanela go nna tirwana ya tlhatlhobo mme e ka netefatsa gore barutwana ba newa tšhono ya go bontsha dikgono tse ka molomo le ka go dira.</li> </ul>
<b>SBA</b>	<b>KGWEDITHARO 1 TLHATLHOBO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwana di tshwanetse go elwa tlhoko mme di tlhatlhabiwe ka nako ya ditirwana tsa thuto tsa letsatsi tsa dipuo.</li> <li>• Kgono nngwe le nngwe ga e a tshwanela go nna tirwana ya tlhatlhobo mme e ka netefatsa gore barutwana ba newa tšhono ya go bontsha dikgono tse ka molomo ka go dira le go kwala.</li> <li>• Tlhatlhobo e ka diragala fa fela dikgopolo di rutilwe mme barutwana ba nnile le nako e e lekaneng ya go ikatisa.</li> <li>• Ditlhatlhobo tsa ditirwana tsa molomo di tshwanetse go golagana le dikgono tsa botshelo le Dipalo fa go kgonega.</li> <li>• Tlhatlhobo ke thulaganyo e e tswelolang ya go kgobokanya, go rekota, go ranola, go dirisa le go dira pegelo ya tshedimotsetso ka tswelolepele le phitlhelelo ya ngwana ya kitso e e golang, dikgono le boikutlo.</li> <li>• Go botlhokwa go ela tlhoko gore tiro ya tlhatlhobo nngwe le nngwe e seka ya lebelelwa jaaka tiragalo e le nngwe kgotsa teko, mme e ikobele melawana ya tlhatlhobo e e tswelolang ka dinako tsotlhe.</li> </ul> <p><b>GO REETSA LE GO BUA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nna le seabe mo dipuisanong, o botse dipotso, supa masisi mo ditshwaelong le mo maikutlong a ba bangwe</li> </ul> <p><b>MEDUMOPUO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ka molomo le go kwala:</b> Bopa mafoko ka ditumammogo (Nako e e tsepameng ya puiso: Nako e e tsepameng ya medumopuo)</li> <li>• <b>Go dira le go kwala:</b> O baya mafoko ka tatelano ya dialefabete</li> </ul> <p><b>PUISO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ka molomo:</b> Puisokaelo ka Ditlhopho, o dirsa mafoko a go leba le go bua, dikgono tsa go dumisa (go kgaoganya ka dinoko, thelelo mo pusetsoong godimo) go buisa setlhangwa ka nosi ( )</li> <li>• <b>Go kwala:</b> Worksheet fiction or non-fiction <b>text (Reading focus time)</b></li> <li>• <b>Dikgono tsa go tlhaloganya (Nako e e tsepameng ya PuisoReading focus time)</b></li> <li>• Dipotso tse di tlhamaletseng</li> <li>• Ponelopele</li> <li>• Thulaganyo: go baya ditiragalo ka tatelano ya tsona</li> <li>• Diphopholetso tsa kitso: Eng, Goreng, Jang.</li> </ul> <p><b>GO KWALA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abelana ka dikakanyo, mafoko le dipolelo mo kgannyeng ya mo phaposing (Go kwala ga kopanelo) (Nako e e tsepameng ya Puiso)</li> <li>• O kwala ditemana tse pedi (8 dipolelo) ka setlhogo</li> </ul>

		<p><b>MOKWALO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• O kopolola le go kwala mafoko le dipolelo tse di khutshwane ka go tshwaraganya ditlhaka kgotsa mokwalo o o tshwaraganeng</li><li>• <b>Go dira le go kwala:</b> O baya mafoko ka tatelano ya dialefabete</li></ul>
--	--	---